

# SA's Leading Past Year

## Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



**SA EXAM  
PAPERS**

SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

**SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**2023**

**MADUO: 100**

**NAKO: Diura di le 2½**

**Pampiri e, e na le ditsebe di le 6.**

**DITAELO LE TSHEDIMOSETSO**

1. Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le THARO:
 

KAROLO YA A:	Tlhamo	(50)
KAROLO YA B:	Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano	(30)
KAROLO YA C:	Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano	(20)
2. Araba potso e le NNGWE go tswa mo KAROLONG NNGWE le NNGWE.
3. Kwala ka puo e o thatlhobiwang ka yona.
4. Simolola KAROLO NNGWE le NNGWE mo tsebeng e NTŠHWA.
5. Kwala letlhomeso (seka, mmapa wa dikakanyo/sethalo/tšhate/mafoko a a kaelang, jalo le jalo), siamisa diphoso le go buisa tiro ya gago gape. Letlhomeso le kwalwe PELE o simolola go kwala tlhamo.
6. Tirokwalo ya ipaakanyo yotlhe e tshwanetse go tlhagelela sentle. Thala mola o o sekaganyang go supa fa tirokwalo e le ya ipaakanyetso.
7. O gakololwa go dirisa nako ya gago ka mokgwa o o latelang:
 

KAROLO YA A:	Metsotso e le 80
KAROLO YA B:	Metsotso e le 40
KAROLO YA C:	Metsotso e le 30
8. Dinomoro tsa dikarabo di tlhagelele jaaka di ntse mo pampiring ya dipotso.
9. Naya karabo NNGWE le NNGWE setlhogo se se maleba.
10. Setlhogo ga se a tshwanela go akarediwa mo palong ya mafoko a a tlhokegang.
11. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.

**KAROLO YA A: TLHAMO****POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nngang 250–300 ka NNGWE fela ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo. O se ke wa lebala go thala lethomeso/lenaneopaakanyo PELE o kwala.

- 1.1 Masetlapelo a dikhuduego tsa Lwetse 2021. **[50]**
- 1.2 Ke iphitlhetse ke le mo gare ga naga. **[50]**
- 1.3 Botshelo ga bo monate kwa ntle ga madi. Dumela kgotsa ganela. **[50]**
- 1.4 Botlhokwa jwa go itse go dirisa dipuo tse di farologaneng mo nageng ya rona. **[50]**
- 1.5 Fa nka falola mophato wa materiki ka dinaledi ... **[50]**
- 1.6 Monate le bosula jwa go bona tiro pele o fetsa dithuto tsa gago. **[50]**

Lebelela ditshwantsho tse di latelang, mme o tihophe se le SENGWE go kwala tlhamo. Naya tlhamo ya gago setlhogo.

1.7



[Se nopotswe go tswa mo [www.google.cruise](http://www.google.cruise)]

**[50]**

1.8



[Se nopotswe go tswa mo [www.google.ESKOM](http://www.google.ESKOM)]

[50]

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 50**

**KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO****POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 120–150.

**2.1 LEKWALO LA BOTSALANO**

Kwalela tsala ya gago lekwalo o mmontshe botlhokwa jwa go tlhaba moento wa COVID 19.

**[30]****2.2 TSA BOTSHELO JWA MOSWI**


Nkokoago o tlhokafetse morago ga go thulwa ke sejanaga. Thusa ba losika ka go ba kwalela tsa botshelo jwa moswi.

**[30]****2.3 PEGELO**

O mongwe wa mapodisi a a tshwereng kgetse ya senokwane sengwe se se neng sa tsena ka letlhabaphefo la ntlo ya mohumi mongwe mo motseng. Kwala pegelo ka dipatlisiso tse o di dirileng ga mmogo le dikatlenegiso.

**[30]****2.4 MMUISANO**

Sekaseka setshwantsho se se fa tlase, mme o kwale mmuisano o o nnileng teng magareng ga morutabana le baithuti ka ga tiriso ya mafaratlhatlha mo dirutweng tse di farologaneng.



[Se nopotswe go tswa mo [www.google.education](http://www.google.education)]

**[30]****PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 30**

**KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO****POTSO 3**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

**3.1 PHOUSERARA**

Go na le bothata jwa batho ba ba timelang mo motseng o le nnang mo go ona. Kwalela baagi phousetara o ba kope go tla kopanong e mo go yona lo tllileng go buisana ka maano a le ka a dirisang go fedisa bonweenwee bo.

**[20]****3.2 DIKAELO**

O modulasetilo wa lekgotla la bašwa kwa kerekeng ya Grace Bible mo Mabopane. Lo laleditse bašwa go tswa kwa dikerekeng tse dingwe go tsenela konsarata ya mmimo le lona. Kwala dikaelo tse ba tla di salang morago go tloga mo sekolong se se potlana sa Moretele go fitlha kwa kerekeng ya Grace Bible mo Mabopane.

**[20]****3.3 PHASALATSO**

Sekaseka setshwantsho se se fa tlase, mme o kwale phasalatso ya phatlairo e e tla tsamaelanang le sona.

**[20]**

[Se nopotswe go tswa mo [www.google](http://www.google.com). Clothing Factory]

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 20**  
**PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO: 100**